

маја 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-511/08

31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97 и 7/02 - у даљњем тексту: Закон), у члану 19. тачка 13. мијења се и гласи:

"13. дјеца која су навршила 15 година живота, односно старији малолетници до 18 година живота, а нису завршили основно школовање или се по завршетку основног школовања нису запослили, ако су се пријавили заводу за запошљавање,".

Иза тачке 13. додају се нове тачке 13а. и 13б. које гласе:

"13а. дјеца од рођења, као и дјеца за вријеме редовног школовања у основним и средњим школама, односно студирања на вишим и високим школама те факултетима, која су држављани Босне и Херцеговине са пребивалиштем на територији Федерације, а нису здравствено осигурани као чланови породице осигураника, али најдуже до навршене 26. године живота.

13б. лица након навршених 65 година живота, која имају пребивалиште на територији Федерације, а која нису здравствено осигурани по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави (у даљњем тексту Закона: лица након навршених 65 година живота),".

У тачка 14. из ријечи "лица" додају се ријечи: "старија од 18 година".

Члан 2.

У члану 86. у ставу 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 7а. која гласи:

"7а. орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите

- за дјecu од рођења до поласка у основну школу која нису осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона,

- за лица након навршених 65 година живота, која нису здравствено осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13б. Закона.

Тачка 8. мијења се и гласи:

"8. орган управе кантона надлежан за образовање - за ученике, односно студенте који нису осигурани по другом основу у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона, као и за ученике односно студенте који врше практичан рад у вези са наставом,".

Члан 3.

У члану 90. иза става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

"Дјеца од рођења до навршене 15. године живота, односно старији малолетници до 18 година живота и лица након навршених 65 година живота, који нису здравствено осигурани по другом основу, ослобођени су од плаћања средстава личног учешћа осигураних лица приликом коришћења здравствене заштите.

За дјecu од рођења до навршених 15 година живота, односно старије малолетнике до 18 година живота и лица након навршених 65 година живота, који нису здравствено осигурани по другом основу, плаћање непосредног учешћа у трошковима здравствене заштите вршиће орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите."

Члан 4.

Кантонални органи управе, Заводи здравственог осигурања кантона и Владе кантона дужни су ускладити своје акте с одредбама овог Закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењује се од 01.01.2009. године.

Председавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Стјепан Крешић, с. р.

Председавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ
Сафет Софтић, с. р.

На основу члана IV. В. 7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

UKAZ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Proглашава се Закон о измјенaма и допунама Закона о здравственом осигурању који је donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine на сједници Представничког дома од 27. маја 2008. године и на сједници Дома народа од 17. октобра 2008. године.

Број 01-02-511/08
31. октобра 2008. године
Сарајево

Предсједница
Борјана Кришто, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

Члан 1.

У Закону о здравственом осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97 и 7/02 - у даљњем тексту: Закон) у члану 19. тачка 13. мијења се и гласи:

"13. дјеца која су навршила 15 година живота, односно старији малолетници до 18 година живота, а нису завршили основно школовање или се по завршетку основног школовања нису запослили, ако су се пријавили заводу за запошљавање,".

Иза тачке 13. додају се нове тач. 13а. и 13б. које гласе:

"13а. дјеца од рођења, као и дјеца за вријеме редовног школовања у основним и средњим школама односно студирања на вишим и високим школама те факултетима, која су држављани Босне и Херцеговине са пребивалиштем на територији Федерације, а нису здравствено осигурани као чланови породице осигураника, али најдуже до навршене 26. године живота.

13б. лица након навршених 65 година живота која имају пребивалиште на територији Федерације, а која нису здравствено осигурани по другом основу у Босни и Херцеговини или другој држави (у даљњем тексту Закона: лица након навршених 65 година живота),".

У тачки 14. иза ријечи "лица" додају се ријечи: "старија од 18 година".

Члан 2.

У члану 86. у ставу 1. иза тачке 7. додаје се нова тачка 7а. која гласи:

"7а. орган управе кантона надлежан за послове социјалне и дјечије заштите

- за дјecu од рођења до поласка у основну школу која нису осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13а. Закона,

- за лица након навршених 65 година живота, која нису здравствено осигурани по другом основу, а у складу са чланом 19. тачка 13б. Закона.

Тачка 8. мијења се и гласи:

"8. орган управе кантона надлежан за образовање - за ученике односно студенте који нису осигурани по другом основу

u skladu sa članom 19. tačka 13a. Zakona, kao i za učenike odnosno studente koji vrše praktičan rad u vezi sa nastavom.”

Član 3.

U članu 90. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

”Djeca od rođenja do navršene 15. godine života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života i lica nakon navršenih 65 godina života, koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, oslobođeni su od plaćanja sredstava ličnog učešća osiguranih lica prilikom korištenja zdravstvene zaštite.

Za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18 godina života i lica nakon navršenih 65 godina života, koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, plaćanje neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite vršit će organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite.”

Član 4.

Kantonalni organi uprave, zavodi zdravstvenog osiguranja kantona i vlade kantona dužni su uskladiti svoje akte sa odredbama ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.01.2009. godine.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić, s. r.

1154

Temeljem članka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 14. listopada 2008. godine i na sjednici Doma naroda od 24. listopada 2008. godine.

Broj 01-02-512/08
31. listopada 2008. godine
Sarajevo

Predsjednica
Borjana Krišto, v. r.

ZAKON

O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I. SUKOB INTERESA

Članak 1.

Opće odredbe

- (1) Radi sprječavanja sukoba interesa ovim se zakonom uređuju posebne obveze izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne samouprave u obnašanju javne funkcije.
- (2) Sukob interesa postoji u situacijama u kojima izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju privatni interes koji utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost i nepristrasnost u obnašanju javne funkcije.

Članak 2.

Načela djelovanja

- (1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u obnašanju javnih funkcija moraju postupati zakonito, učinkovito, nepristrano, časno, te se pridržavati načela odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.
- (2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici osobno su odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih funkcija na koje su imenovani, odnosno izabrani i politički su odgovorni prema organu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
- (3) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji obnašaju javne funkcije trebaju se ponašati savjesno i odgovorno, da ne ugrožavaju povjerenje i pouzdanje građana, te da poštuju kako zakonske, tako i druge propise kojima se određuju prava, obveze i odgovornosti u obnašanju javnih funkcija.
- (4) U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju se pridržavati etike poziva i funkcije koju obnašaju.
- (5) U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.
- (6) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za osobnu dobit osobe koja je s njima povezana. Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.
- (7) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici kao javne osobe moraju djelovati u interesu građana.
- (8) U obnašanju funkcija izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici obvezni su imovinu, sredstva za rad i finansijska sredstva što su im povjerena koristiti isključivo u svrhu za koju su namijenjena i na učinkovit način.
- (9) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici u vrijeme obnašanja javne funkcije primaju plaću i naknade za funkciju koju obnašaju sukladno zakonskim propisima o plaćama i naknadama uposlenih u Federaciji i drugim propisima.

Članak 3.

Definicije

U smislu ovoga zakona:

- a) "ovlaštenom osobom" smatra se osoba koja je osnivačkim aktom ili statutom poduzeća ovlaštena da predstavlja i zastupa poduzeće. Pod ovlaštenom osobom podrazumijeva se i poduzetnik, odnosno fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi stjecanja dobiti;
- b) "srodnici" su bliski srodnici, srodnici u pravoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja i dijete bračnog druga;
- c) "bliskim srodnikom" smatraju se braćni i izvanbraćni drug, dijete, majka, otac, usvojitelj i usvojenik izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
- d) "interesno povezana osoba" podrazumijeva srodnika ili osobu koja je s izabranim dužnosnikom, nositeljem izvršne funkcije i savjetnikom u osobnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla utjecati na objektivnost u radu izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;
- e) "izabranim dužnosnicima" smatraju se:
 1. zastupnici i izaslanici Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije),
 2. zastupnici u zakonodavnim organima kantona,
 3. vijećnici u gradskim i općinskim vijećima;